

# Gr 3 Storybook



Mmele wa me le tshireletsego ya ona

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

**Authors:** Pudulogo Primary School, Grade 3A, 2022:

Bogatsu Omphile, Chomi Botlhale, Kgotle Mpho, Koenamore Remofilwe, Kunene Otshepeng, Lens Tsholofelo, Makoloke Phomolo, Mathiba Isaac, Metseng Kagoentle, Mmetseng Reotshepile, Mmusi Refentse, Mmusi Tumelo, Mogapelwa Kedifentse, Mojaki Keotshepile, Molatane Ontwetse, Moleme Hlompho, Mothobi Larona, Motsuenyane Blessing, Motsuenyane Kgohlello, Motsuenyane Monamodi, Motswenyane Onalenna, Nyoni Tsholofelo, Pheko Tshiamo, Pitch Lungile, Sehularo Matshidiso, Seleke Omosa, Seleke Tshiamo, Setlhako Realeboga, Tau Palesa, Tsaoka Bokamoso, Tsaoka Kabelo, Tsatsi Karabo, Tsatsi Realeboga

**School:** Pudulogo Primary School  
**Principal:** Ms Rasekgokge  
**Teacher:** B.B Molamu  
**CRC:** T.P Mmusi  
**Fieldworker:** Modiegi Moleloatladi

#### **Illustrators:**

Cover: Tumelo Mmusi  
Page 1: Kunene Otshepeng  
Page 2: Matshidiso Sehularo  
Page 3: Refentse Mmusi  
Page 4: Tshiamo Seleke  
Page 5: Phomolo Makoloke  
Page 6: Onalenna Motswenyane  
Page 7: Keotshepile Mojaki  
Page 8: Larona Mothobi

**Font within booklet:** Grade 1 font by Edu-Aid

**Translating and Language editing:** Gaoretelelwe Benjamin Phuti

Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

## Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.


The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.

London South Bank University, United Kingdom.

The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Mmele wa me o  
tlhoka tlhokomelo e e  
sireletsegileng.



3

A re rotloetseng  
ditsala tsa rona gore  
mebele ya rona e  
botlhokwa, e tlhoka  
tlhokomelo le lerato.

4




5

Re tshwanetse go ja  
merogo le maungo  
gore re dule re  
itekanetse.

6



Dijo tse di tletseng  
mafura, letswai le  
sukiri ga di a siamela  
mebele ya rona.



Go tlhoka maungo le  
merogo ke  
tlhobaboroko mo  
sekolong sa rona.




Re ka itirela  
tshingwana mo  
sekolong sa rona gore  
re kgone go bona  
merogo le maungo.





Morago re ne ra bona  
kgotsa ra fitlhelela  
merogo le maungo ka  
thuso ya morutabana  
wa rona.



Ke itse se nkase  
dirang go tshola  
mmele wame o  
sireletsegile: go tlhapa  
meno, go ikatisa, go  
nwa metsi a a phepa  
go siametse mmele  
wame.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

# Mmele wa me le tshireletsego ya ona

Authors:

Pudulogo Primary School, Gr 3A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

